

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 08-2139/S  
Podgorica, 3. oktobar 2014. godine



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	17. X	20. 14	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	24-5/14-1		
VEZA:			
EPA:	584 XXV		
SKRACENICA:		PRILOG:	

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. septembra 2014. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DNK REGISTRU**, koji Vam u prilogu dostavljam radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr **RAŠKO KONJEVIĆ**, ministar unutrašnjih poslova i dr **MILOŠ VUKČEVIĆ**, generalni direktor Direktorata za bezbjedonosno zaštitne poslove i nadzor u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

PREDSJEDNIK  
Milo Đukanović, s.r.

**ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
ZAKONA O DNK REGISTRU**

**Član 1**

U Zakonu o DNK registru („Službeni list CG“, broj 39/11) u članu 1 poslije riječi: „krivičnog postupka“ dodaje se zarez, a riječi: „i utvrđivanje identiteta nestalih lica“ zamjenjuju se riječima: „utvrđivanje identiteta neidentifikovanih leševa i pronalaženja nestalih lica“.

**Član 2**

U članu 2 stav 1 riječ „uništavaju“ zamjenjuje se riječju „upoređuju“.  
U stavu 2 poslije riječi: „u skladu sa“ dodaje se riječ „potvrđenim“.

**Član 3**

Poslije člana 4 dodaje se novi član koji glasi:

**„ Upotreba rodno osjetljivog jezika**

**Član 4a**

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu. “

**Član 4**

Član 5 mijenja se i glasi:

„ Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) **DNK analiza** označava skup primijenjenih biohemijskih i molekularno genetičkih metoda za izdvajanje molekula DNK iz biološkog uzorka za DNK analizu, umnožavanje fragmenata određenih genetskih lokusa iz izdvojenih molekula DNK, elektroforetsko razdvajanje umnoženih DNK fragmenata, detekciju razdvojenih fragmenata i sekvenci, utvrđivanje prisutnih varijanti alela na DNK fragmentu ili redosljeda baza u određenoj DNK sekvenci;

2) **nesporni biološki materijal** je materijal za koji se zna od koga potiče, koji služi za upoređivanje sa spornim biološkim materijalom pronađenim prilikom vršenja uviđaja, obdukcije ili tjelesnog pregleda;

3) **sporni biološki materijal** je materijal za koji se ne zna od koga potiče, koji služi za upoređivanje sa spornim biološkim materijalom pronađenim prilikom vršenja uviđaja, obdukcije ili tjelesnog pregleda;

4) **uzorak za DNK analizu** je uzorak biološkog materijala (krv, pljuvačka, sperma, druga tkiva i dr.);

5) **DNK profil** je uređeni numerički niz koji predstavlja skup identifikacionih karakteristika nekodirajućeg dijela DNK uzorka koji je dobijen analizom DNK markera;

6) **nekodirajući dio DNK** je područje hromozoma koje ne sadrži genske karakteristike, odnosno ne sadrži informacije o specifičnim nasljednim karakteristikama lica;

7) **DNK marker** predstavlja genetski lokus u molekulu koji sadrži različite informacije kod različitih lica;

8) **genetski lokus** je određeni dio DNK molekula;

9) **jedinstveni identifikacioni broj** je broičano-slovna oznaka uzorka od kojeg je taj rezultat dobijen i koji je jedinstven za svaki DNK profil;“.

### Član 5

U članu 7 stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) DNK profil neidentifikovanih leševa;“.

Poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

„5a) DNK profil nestalih lica;“.

Tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) jedinstveni identifikacioni broj“.

Poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Rezultati DNK analize iz stava 1 ovog člana, ne smiju da sadrže informacije o specifičnim nasljednim karakteristikama lica.“

Ako se utvrdi da rezultati DNK analize iz stava 1 ovog člana sadrže DNK marker sa specifičnim nasljednim karakteristikama, rezultat tog DNK markera se briše, a DNK marker se ne smije više upotrebljavati.“

### Član 6

U članu 8 stav 1 tačka 1 poslije riječi „registar“ tačka-zarez briše se i dodaju riječi: „i jedinstveni identifikacioni broj;“.

Tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) svojstvo lica čiji je DNK profil unešen u DNK registar u krivičnom postupku, krivično djelo, odnosno svojstvo drugog lica čiji je DNK profil unešen u DNK registar;“.

Tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) naziv i sjedište organa koji je naložio DNK analizu, i broj zahtjeva, odnosno naredbe kojom se traži DNK analiza.“

### Član 7

U članu 9 stav 1 poslije riječi: „ovog zakona“ stavlja se tačka, a riječi: “i drugih lica čiji je biološki materijal pronađen na mjestu izvršenja krivičnog djela ili se može dovesti u vezu sa krivičnim djelom“ brišu se.

### Član 8

U članu 10 stav 1 riječi: „nestalih lica“ zamjenjuju se riječima: ”neidentifikovanih leševa i pronalaženja nestalih lica”.

Poslije stava 1 dodaju se tri nova stava koji glase:

„Rezultati DNK analize moraju biti urađeni u skladu sa naučno–testiranim i odobrenim DNK metodama radne grupe za DNK evropske mreže forenzičkih naučnih instituta (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI).

Rezultati DNK analize treba da sadrže i analiziran set DNK markera, u skladu sa važećim evropskim standardima.“

### Član 9

Član 11 mijenja se i glasi:

#### **„Vođenje DNK registra i dostavljanje rezultata DNK analize**

### Član 11

DNK registar uspostavlja, vodi i njime upravlja organ uprave nadležan za poslove policije preko Forenzičkog centra, kao posebne organizacione jedinice (u daljem tekstu: Forenzički centar).

DNK registar je elektronski vođena baza podataka.

Laboratorija koja je izvršila DNK analizu (u daljem tekstu: DNK laboratorija) za potrebe krivičnog postupka dostavlja rezultate DNK analize organu uprave nadležnom za poslove policije (u daljem tekstu: policija), u roku od tri dana od dana izvršene analize.

Bliži način dostavljanja rezultata DNK analize iz stava 3 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo)."

#### **Član 10**

Član 12 briše se.

#### **Član 11**

Član 13 mijenja se i glasi:

„Obradu podataka u DNK registru vrše zaposleni u Forenzičkom centru koji su kvalifikovani i obučeni za poslove obrade podataka, koje za to ovlasti starješina policije (u daljem tekstu: ovlašćena lica).

Svaki pristup ovlašćenog lica DNK registru mora biti elektronski evidentiran.“

#### **Član 12**

Član 15 mijenja se i glasi:

„Državni tužilac, sud ili policija mogu zahtijevati vještačenje, odnosno pretraživanje DNK registra radi upoređivanja DNK profila dobijenog DNK analizom sa DNK profilom koji se već nalazi u DNK registru.

Upoređivanje DNK profila vrši se unošenjem DNK profila u DNK registar.

Nakon izvršenog upoređivanja, ovlašćena lica dostavljaju organima iz stava 1 ovog člana pisani izvještaj o rezultatu upoređivanja.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, DNK profili srodnika nestalih lica ne mogu se upoređivati sa DNK profilima iz člana 7 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona, osim DNK profila koji pripadaju nestalim licima i neidentifikovanim leševima iz člana 7 stav 1 tačka 4 ovog zakona.“

#### **Član 13**

Član 17 mijenja se i glasi:

„DNK profili iz DNK registra brišu se na osnovu odluke suda, državnog tužioca, Ministarstva, policije, po službenoj dužnosti, kao i na zahtjev lica čiji su DNK profili unijeti u DNK registar.“

#### **Član 14**

Član 18 mijenja se i glasi:

„Odluku o brisanju DNK profila iz DNK registra sud će donijeti ako se u toku krivičnog postupka utvrdi da DNK profil ne pripada optuženom ili licima kojima je izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, kao i kad se utvrdi da DNK profil pripada neidentifikovanom lešu.

Odluku o brisanju DNK profila iz DNK registra državni tužilac će donijeti ako se u toku krivičnog postupka utvrdi da DNK profil ne pripada okrivljenom.

Ministarstvo će donijeti odluku o brisanju DNK profila iz DNK registra kad utvrdi da:  
- je DNK profil pogrešno unijet;

- pripada nestalom licu, odnosno srodniku nestalog lica, kad lice čiji je DNK profil unijet u DNK registar bude pronađeno;

- pripada umrlom licu, po isteku tri godine od smrti, kao i istekom zakonom utvrdenog roka za čuvanje DNK profila.

Policija će donijeti odluku o brisanju DNK profila iz DNK registra ako se u toku krivičnog postupka utvrdi da DNK profil ne pripada osumnjičenom.

DNK profil iz DNK registra briše se po službenoj dužnosti kad ovlašćeno lice utvrdi da je DNK profil pogrešno unijet ili utvrdi od koga potiče DNK profil dobijen analizom spornog biološkog materijala.

Odluku o brisanju DNK profila sud, državni tužilac, Ministarstvo, odnosno policija donosi najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja činjenica iz st.1 do 4 ovog člana i dostavlja Forenzičkom centru bez odlaganja.“

### **Član 15**

Član 19 mijenja se i glasi:

#### **„Brisanje DNK profila na zahtjev lica**

### **Član 19**

DNK profil briše se na zahtjev lica čiji se DNK profil nalazi u DNK registru, ako prestane osnov iz člana 7 stav 1 tač. 1 ili 2 ovog zakona po kojem je DNK profil tog lica unijet u zbirku DNK profila.

Zahtjev za brisanje DNK profila iz DNK registra lice iz stava 1 ovog člana podnosi organu iz člana 18 st. 1, 2 i 4 ovog zakona, zavisno od osnova iz člana 7 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona po kojem je DNK profil tog lica unijet u zbirku DNK profila.

DNK profil srodnika nestalog lica briše se iz DNK registra na njegov zahtjev.

Zahtjev iz stava 3 ovog člana srodnik nestalog lica podnosi Ministarstvu.“

### **Član 16**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

## **OBRAZLOŽENJE**

### **I. Ustavni osnov za donošenje zakona**

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o DNK registru sadržan je u odredbi člana 16 Ustava Crne Gore, kojom je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju način ostvarivanja sloboda i prava, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

### **II. Razlozi za donošenje zakona**

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 27. juna 2013.godine usvojila Akcioni plan za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost, kojim je kao mjera - 6.2.4. - za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, utvrđena obaveza usklađivanja Zakona i podzakonskih akata vezanih za DNK registar sa Rezolucijom Savjeta EU 32009G1205(01) od 30. novembra 2009. godine, za koje usklađivanje je kao rok predviđen četvrti kvartal 2016.godine.

Takođe, implementacijom Zakona je utvrđena potreba za izmjenom određenih članova sa ciljem olakšavanja vođenja DNK registra i detaljnijeg propisivanja brisanja DNK profila iz DNK registra.

### **III. Usaglašenost sa pravnom tekovinom Evropske Unije i potvrđenim međunarodnim konvencijama**

Prilikom izrade Predloga zakona korišćeni su sljedeći EU propisi:

Rezolucija Savjeta EU 32009G1205(01) od 30. novembra 2009. godine o razmjeni rezultata DNK analize (Council Resolution of 30 November 2009 on the exchange of DNA analysis results).

Odluka Savjeta Evrope 2008/616/JHA od 23. Juna 2008. godine o implementaciji Odluke 2008/615/JHA o uspostavljanju prekogranične saradnje, naročito u borbi protiv terorizma i prekograničnog kriminala (Council Decision 2008/616/JHA of 23 June 2008 on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating and cross-border crime).

#### **IV. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta**

Predloženom izmjenom člana 1 precizira se sadržina DNK registra i vrši usklađivanje sa članom 5 Predloga zakona. Utvrđivanje identiteta neidentifikovanih leševa je odraz praktične potrebe s obzirom na to da se njihov identitet u većini slučajeva poklapa sa identitetom žrtve krivičnog djela ili identitetom nestalih lica. Imajući u vidu da je identitet nestalih lica poznat u vrijeme nestanka, u predmetu zakona je izvršena izmjena termina „utvrđivanje“ terminom „pronalaženje“.

U članu 2 stav 1 izvršeno je terminološko i sadržajno usklađivanje sa članom 12 Predloga zakona uvođenjem termina „upoređivanje“. Termin „uništavaju“ se briše, jer je radnja obuhvaćena terminom „brisanje“. U stavu 2 istog člana izvršeno je pravno – tehničko usklađivanje.

Dopunom Predloga zakona u članu 3 vrši se uvođenje klauzule o rodno osjetljivom jeziku.

U članu 4 definicija DNK analize je razrađena iz razloga kako ista ne bi ograničavala način vršenja DNK analize, a koji je u vezi sa razvojem tehnologije, dok su značenja termina „DNK profil, nekodirajući dio DNK, DNK maker i genetski lokus“ preuzeta iz Odluke SE 2008/616/JHA. Termin „jedinstveni identifikacioni broj“ je uveden zbog izmjena u članu 6 Predloga zakona.

U članu 5 Predloga zakona, u skladu sa izmjenama u članu 1, uvedene su zbirke DNK profila neidentifikovanih leševa i zbirka DNK profila nestalih lica. Zbirka DNK profila srodnika nestalih lica je izdvojena kao posebna tačka, kao odraz potrebe za jednostavnijim pretraživanjem i upoređivanjem DNK profila, što je u skladu sa članom 12 Predloga zakona. Uvođenje termina „jedinstveni identifikacioni broj“ umjesto termina „redni“ izvršeno je radi usklađivanja zakonske terminologije sa terminologijom koja je u softveru za DNK registar. Takođe, predlaže se dodavanje dva nova stava, kojim se propisuje sadržaj rezultata DNK analize i kojim je izvršeno usklađivanje sa Rezolucijom Savjeta EU 32009G1205(01) od 30. novembra 2009. godine o razmjeni rezultata DNK analize.

U članu 6 stav 1 tačka 1 uvodi se termin „jedinstveni identifikacioni broj“, u skladu sa prethodno navedenim razlozima. Izmjenom tačke 3 dolazi do brisanja broja krivičnog predmeta, jer je čuvanje navedenog podatka suvišno. Izmjenom tačke 4 istog člana dodaje se čuvanje broja zahtjeva, odnosno naredbe po kojoj je analiza izvršena, što je značajno sa aspekta određivanja pravnog osnova za vršenje DNK analize.

Članom 7 predlaže se brisanje teksta kojim je uvedena obaveza da se u zbirci nespornog biološkog materijala čuvaju uzorci za DNK analizu koji pripadaju licima čiji je biološki materijal

pronađen na mjestu izvršenja krivičnog djela ili se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelom, što je u skladu sa članom 7 važećeg Zakona i sadržajem zbirke podataka DNK profila.

U članu 8 Predloga zakona izvršeno je, pored usklađivanja terminologije u skladu sa članom 1 kojim je definisan predmet zakona, a dodavanjem tri nova stava izvršeno je usklađivanje sa Odlukom SE 2008/616/JHA.

U članu 9 izvršeno je objedinjavanje čl. 11 i 12 važećeg zakona iz razloga što su ispunjene institucionalne i kadrovske pretpostavke za rukovanje sa podacima iz DNK registra oličene u Forenzičkom centru, čijim prepoznavanjem u Predlogu zakona se značajno pojašnjava upravljanje DNK registrom.

Članom 10 predviđeno je brisanje člana 12 važećeg zakona iz razloga što je isti sadržan u članu 9 Predloga zakona.

Članom 11 je izvršeno usaglašavanje sa članom 9 Predloga zakona na način što se Forenzički centar prepoznaje kao organ nadležan za obradu podataka cijeneći njihovu kvalifikovanost i obučenosť. Izmjenom je konkretizovano ovlašćenje koje se daje licima koja vrše obradu podataka na način što se policija, odnosno starješina policije prepoznaje kao lice koje daje predmetno ovlašćenje, kako bi se spriječila zloupotreba i mogućnost pristupa velikog broja lica, iz kog razloga je Predlogom zakona predviđeno i elektronsko evidentiranje svakog pristupa ovlašćenog lica DNK registru.

Članom 12 Predloga zakona vrši se izmjena člana 15 kojim je regulisano upoređivanje DNK profila. DNK profili se upoređuju odmah nakon unošenja u DNK registar, kao i na zahtjev državnog tužioca, suda ili nadležnost organa u zavisnosti od faze krivičnog postupka. U stavu 4 ovog člana propisan je izuzetak za upoređivanje DNK profila srodnika nestalih lica, iz razloga što je svrha čuvanja njihovih profila utvrđivanje identiteta nestalih leševa i pronalaženja nestalih lica i njihovi profili se ne smiju upoređivati sa ostalim DNK profilima u DNK registru.

Čl. 13, 14 i 15 je regulisano brisanje DNK profila iz DNK registra. Izmjene navedenih članova su izvršene radi usklađivanja procedure brisanja sa fazom u kojoj je krivični postupak i svojstvom lica čiji je DNK profil predmet brisanja. U skladu sa tim propisani su slučajevi kad odluku za brisanje donosi sud, tužilaštvo, ministarstvo, policija odnosno kada do brisanja dolazi po službenoj dužnosti.

Naime, sud donosi odluku o brisanju DNK profila ukoliko se u toku postupka utvrdi da DNK profil ne pripada optuženom ili licima kojima je izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Takođe, u sudskom postupku se utvrđuje identitet neidentifikovanog leša, pa se shodno tome DNK profil briše na osnovu sudske odluke.



Tužilaštvo je nadležno za donošenje odluke o brisanju DNK profila ukoliko se u toku postupka utvrdi da DNK profil ne pripada okrivljenom.

DNK profili se brišu iz DNK registra po odluci Ministarstva kada se u vršenju unutrašnje kontrole utvrdi da su DNK profili pogrešno unijeti, kada se usled poklapanja utvrdi da DNK profil pripada nestalom licu, odnosno njegovom srodniku, kao i kad lice, čiji je DNK profil unijet u DNK registar, bude pronađeno. Takođe, Ministarstvo donosi odluku o brisanju DNK profila lica koja su umrla, tri godine nakon smrti, s obzirom da je vođenje evidencije o umrlim licima u nadležnosti Ministarstva, kao i istekom zakonom utvrđenog roka za čuvanje DNK profila.

DNK profili osumnjičenih lica se brišu iz DNK registra kad se utvrdi da lice čiji je profil nema svojstvo osumnjičenog lica, po odluci policije.

Po službenoj dužnosti DNK profili će se brisati kad su pogrešno unijeti i kad se utvrdi kojem licu pripadaju DNK profili koji su rezultat analize spornog biološkog materijala.

Brisanje DNK profila na zahtjev lica čiji je profil u DNK registru je propisan članom 15 Predloga zakona. Zahtjev za brisanje DNK profila mogu podnijeti lica čiji su profili u DNK registru, kad se utvrdi da nemaju svojstvo osumnjičenog, okrivljenog, optuženog ili lica kojem je izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Ova izmjena je uvedena sa ciljem potpunije zaštite prava na privatnost i ličnih podataka. Takođe, brisanje DNK profila se vrši se na zahtjev srodnika nestalog lica, što je u skladu sa činjenicom da se njihovi DNK profili unose po principu dobrovoljnosti.

Članom 16 Predloga zakona propisano je stupanje na snagu zakona osam dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG“.

## **V. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje zakona**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti sredstva iz Budžeta za tekuću godinu.



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta**

**Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore**

<b>Naziv propisa</b>	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o DNK registru	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
	IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI	1. Sloboda kretanja i nastanjivanja
<b>Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>potpoglavlje</b>
	24 Pravosuđe, sloboda i bezbjednost	24.10 Slobodno kretanje ljudi [19.10]
<b>Ključni termini - eurovok deskriptori</b>		

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MUP- IU/PZ/14/09
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o DNK registru	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on DNA Database	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova	
- Sektor/odsjek	Direktorat za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Doc.dr Miloš Vukčević Tel:020/246-917 e-mail:milos.vukcevic@mup.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Dragana Đurišić mob: 067/189-255 e-mail: dragana.djurisic@mup.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije	
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava I, Opšti principi, član 6		
Glava VII, Pravda, sloboda i bezbjednost, član 80, Zaštita ličnih podataka		
b) Stepennost ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2014-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	24. Pravda, sloboda i bezbjednost, 24.2.2. Zakonodavni okvir C.2) Borba protiv organizovanog kriminala	
- Rok za donošenje propisa	2016/IV	
- Napomena	/	
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio prvi, Načela, Glava II, Odredbe opšte primjene, član 16 / TFEU, Part One, Principles, Title II, Provisions Having General Application, Article 16		
<b>Potpuno usklađeno/Fully harmonized</b>		
UEU, Poglavlje 2, Posebne odredbe o zajedničkoj spoljnoj i bezbjednosnoj politici, Odsjek 1, Zajedničke odredbe, član 39 / TEU, Chapter 2, Specific Provisions on the Common Foreign and Security Policy, Section I, Common provisions, Article 39		
<b>Potpuno usklađeno/Fully harmonized</b>		

Povelja o osnovnim pravima Evropske unije, Naslov II, Slobode, član 8, Zaštita podataka lične prirode / Charter of Fundamental Rights of the European Union, Title II, Freedoms, Article 8, Protection of Personal Data

Potpuno usklađeno/Fully harmonized

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije

32009G1205(01)

Rezolucija Savjeta od 30. novembra 2009. godine o razmjeni rezultata DNK analize / Council Resolution of 30 November 2009 on the exchange of DNA analysis results (OJ C 296, 05.12.2009)

Potpuno usklađeno/Fully harmonized

32008D0616

Odluka Savjeta 2008/616/JHA od 23. juna 2008. godine o implementaciji Odluke 2008/615/JHA o uspostavljanju prekogranične saradnje, naročito u borbi protiv terorizma i prekograničnog kriminala / Council Decision 2008/616/JHA of 23 June 2008 on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating and cross-border crime (OJ L 210, 06.08.2008)

Potpuno usklađeno/Fully harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrtu/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrtu/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Rezolucija 32009G1205(01) nije prevedena na crnogorski jezik. Odluka 32008D0616 je prevedena na hrvatski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o DNK registru je preveden na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrtu/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o DNK registru učestvovao je ekspert iz Republike Slovenije, koji je angažovan posredstvom TAIEX-a, Dr. Katja Drobnič, rukovodilac odjeljenja za forenziku Nacionalne forenzičke laboratorije, Policija, Slovenija.

Potpis ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija

Datum:

Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrtu/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi</b>		
MUP-TU/PZ/14/09		MUP-IU/PZ/14/09		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
Rezolucija Savjeta od 30. novembra 2009. godine o razmjeni rezultata DNK analize - 32009G1205(01) Odluka Savjeta 2008/616/JHA od 23. juna 2008. godine o implementaciji Odluke 2008/615/JHA o uspostavljanju prekogranične saradnje, naročito u borbi protiv terorizma i prekograničnog kriminala - 32008D0616				
<b>3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o DNK registru		Proposal for the Law on Amendments to the Law on DNA Database		
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Rezolucija 32009G1205(01)				
<b>I DEFINICIJE</b>	<b>Član 4</b>			
1. "DNK marker" predstavlja lokus u molekulu koji sadrži različite informacije kod različitih lica;	<b>Član 5 mijenja se i glasi:</b> 5) <b>DNK profil</b> je uređeni numerički niz koji predstavlja skup identifikacionih karakteristika nekodirajućeg dijela DNK uzorka koji je dobijen analizom DNK markera;			
2. "Rezultat DNK analize" predstavlja slovnu ili brojčanu oznaku izrađenu na osnovu jednog ili više lokusa i koristi za izvještavanje.	7) <b>DNK marker</b> predstavlja genetski lokus u molekulu koji sadrži različite informacije kod različitih lica; 9) <b>jedinstveni identifikacioni broj</b> je brojčano-slovna oznaka uzorka od kojeg je taj rezultat dobijen i koji je jedinstven za svaki DNK profil;".	Potpuno usklađeno		
3. "Evropski standardni set (ESS)" predstavlja niz	<b>Član 8</b> Poslije stava 1 dodaju se tri nova stava koji glase: „Rezultati DNK analize moraju biti urađeni u skladu			

<p>DNK markera navedenih u Aneksu 1.;</p> <p>4. "ESS marker" predstavlja DNK marker koji je dio Evropskog standardnog seta (ESS); i</p> <p>5. "ESS rezultat analize" predstavlja rezultat DNK analize izrađen pomoću navedenih DNK markera koji su dio ESS.</p>	<p>sa naučno–testiranim i odobrenim DNK metodama radne grupe za DNK evropske mreže forenzičkih naučnih instituta (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI).</p> <p>Rezultati DNK analize treba da sadrže i analiziran set DNK markera, u skladu sa važećim evropskim standardima."</p>			
<p><b>II. FORENZIČKA DNK TEHNOLOGIJA</b></p> <p>1. Kod forenzičke DNK analize, države članice se pozivaju da koriste barem DNK markere iz Aneksa 1 koji čine ESS, kako bi se olakšala razmjena DNK analize rezultata. Onda kada su dostupne informacije iz dodatnog lokusa, države članice se pozivaju da ih obezbijede prilikom razmjene DNK podataka.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija nije predmet regulisanja ovog zakona</p>	
<p>2. Zemlje članice su pozvane da zasnuju rezultate ESS analize u skladu sa naučno testiranom i odobrenom DNK tehnologijom zasnovanom na studijama sprovedenim u okviru radne grupe za DNK evropske mreže forenzičkih naučnih instituta (ENFSI). Zemlje članice bi trebalo da budu u mogućnosti da, shodno podnijetom zahtjevu, preciziraju standarde kvaliteta i stručnosti testova u upotrebi.</p>	<p><b>Član 8</b></p> <p>Poslije stava 1 dodaju se tri nova stava koji glase:</p> <p>„Rezultati DNK analize moraju biti urađeni u skladu sa naučno–testiranim i odobrenim DNK metodama radne grupe za DNK evropske mreže forenzičkih naučnih instituta (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI).</p> <p>Rezultati DNK analize treba da sadrže i analiziran set DNK markera, u skladu sa važećim evropskim standardima.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p><b>III. RAZMJENA REZULTATA DNK ANALIZE</b></p> <p>1. Pri razmjeni rezultata DNK analize, zemlje članice su u obavezi da ograniče rezultate DNK analize na hromozomske zone koje ne sadrže genski izraz, odnosno one za koje nije poznato da sadrže informacije o specifičnim nasljednim karakteristikama.</p> <p>2. Za DNK markere u Aneksu 1 se ne zna da sadrže informacije o specifičnim nasljednim osobinama. U slučaju da se nauka razvije tako da se može</p>	<p><b>Član 5</b></p> <p>Poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:</p> <p>„Rezultati DNK analize iz stava 1 ovog člana, ne smiju da sadrže informacije o specifičnim nasljednim karakteristikama lica.</p> <p>Ako se utvrdi da rezultati DNK analize iz stava 1 ovog člana sadrže DNK marker sa specifičnim</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>odrediti, da bilo koji od DNK markera preporučenih u ovoj Rezoluciji pružaju informacije o specifičnim nasljednim osobinama, državama članicama se savjetuje da više ne koriste taj marker prilikom razmjene rezultata DNK analize. Države članice se takođe savjetuju da budu pripremljene za brisanje bilo kog rezultata DNK analize, koji su možda primili, ukoliko bi se za te rezultate DNK anize moglo dokazati da sadrže podatke o specifičnim nasljednim osobinama.</p>	<p>nasljednim karakteristikama, rezultat tog DNK markera se briše, a DNK marker se ne smije više upotrebljavati.“</p>			
<p>Odluka 32008D0616</p>				
<p><b>Član 1</b> <b>Cilj</b></p> <p>Cilj ove Odluke je da se utvrde potrebne administrativne i tehničke odredbe za sprovođenje Odluke 2008/615/PUP, posebno u pogledu automatske razmjene podataka o DNK-u, daktiloskopskih podataka i podataka iz registra vozila, iz poglavlja 2. te Odluke, te ostale oblike saradnje iz poglavlja 5. te Odluke.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Neprenosivo</p>	
<p><b>Član 2</b> <b>Definicije</b></p> <p>Za potrebe ove Odluke:</p> <p>a) „pretraga“ i „upoređivanje“ iz čl. 3, 4 i 9 Odluke 2008/615/PUP predstavljaju postupke kojima se utvrđuje postoji li podudarnost između podataka o DNK, odnosno daktiloskopskih podataka koje šalje jedna država članica i podataka o DNK, odnosno daktiloskopskih podataka koji su pohranjeni u bazama podataka jedne, nekoliko ili svih država članica;</p> <p>b) „automatsko pretraživanje“ iz člana 12 Odluke 2008/615/PUP, predstavlja postupak mrežnog pristupa kako bi se izvršio uvid u baze podataka jedne, nekoliko ili svih država članica;</p>	<p><b>Član 12</b></p> <p>Član 15 mijenja se i glasi:</p> <p>„Državni tužilac, sud ili policija mogu zahtijevati vještačenje, odnosno pretraživanje DNK registra radi upoređivanja DNK profila dobijenog DNK analizom sa DNK profilom koji se već nalazi u DNK registru. Upoređivanje DNK profila vrši se unošenjem DNK profila u DNK registar.</p>		<p>Potpuno usklađeno</p>	

<p>c) „profil DNK-a“ predstavlja slovni ili brojčani kod koji predstavlja niz identifikacionih obilježja nekodiranog dijela analiziranog uzorka ljudskog DNK-a, tj. posebnu molekularnu strukturu različitih područja DNK-a (lokusi);</p> <p>(d) „nekodirani dio DNK-a“ predstavlja hromozomska područja koja ne sadrže genetske informacije, tj. kojima nije moguće prepisati nikakva funkcionalna svojstva nekog organizma;</p> <p>(e) „DNK referentni podaci“ predstavljaju profil DNK-a i referentni broj;</p> <p>(f) „referentni profil DNK-a“ predstavlja profil DNK-a identifikovane osobe;</p> <p>(g) „neidentifikovani profil DNK-a“ predstavlja profil DNK-a još neidentifikovane osobe koji je dobijen iz tragova prikupljenih tokom krivične istrage;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 4</b></p> <p>Član 5 mijenja se i glasi:  „Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:  5) <b>DNK profil</b> je uređeni numerički niz koji predstavlja skup identifikacionih karakteristika nekodirajućeg dijela DNK uzorka koji je dobijen analizom DNK markera.“</p> <p>6) <b>nekodirajući dio DNK</b> je područje hromozoma koje ne sadrži genske karakteristike, odnosno ne sadrži informacije o specifičnim nasljednim karakteristikama lica;</p> <p>9) <b>jedinstveni identifikacioni broj</b> je brojčano-slovna oznaka uzorka od kojeg je taj rezultat dobijen i koji je jedinstven za svaki DNK profil;</p> <p>2) <b>nesporni biološki materijal</b> je materijal za koji se zna od koga potiče, koji služi za upoređivanje sa spornim biološkim materijalom pronađenim prilikom vršenja uviđaja, obdukcije ili tjelesnog pregleda;</p> <p>3) <b>sporni biološki materijal</b> je materijal za koji se ne zna od koga potiče, koji služi za upoređivanje sa spornim biološkim materijalom pronađenim prilikom vršenja uviđaja, obdukcije ili tjelesnog pregleda;</p>			
<p>(h) „bilješka“ predstavlja zabilješku na profilu DNK koju država članica unosi u svoju nacionalnu bazu podataka i koja navodi da je prilikom traženja ili upoređivanja od strane druge države članice za taj profil DNK već utvrđena podudarnost;</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p style="text-align: center;">Materija nije predmet regulisanja ovog zakona</p>	
<p>Čl. 3-6</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p style="text-align: center;">Materija nije predmet regulisanja ovog zakona</p>	



<p style="text-align: center;"><b>Član 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Principi razmjene DNK</b></p> <p>1. Države članice koriste postojeće norme za razmjenu podataka o DNK-u, kao što su Evropski standardni set (European Standard Set - ESS) ili Interpolov standardni set lokusa (Interpol Standard Set of Loci - ISSOL).</p> <p>2. Postupak prenosa, u slučaju automatske pretrage i upoređivanja profila DNK-a, odvija se u okviru decentralizovane strukture.</p> <p>3. Preduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se osigurala tajnost i integritet podataka koji se šalju drugim državama članicama, uključujući njihovo šifriranje.</p> <p>4. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile integritet podataka o DNK-u stavljenih na raspolaganje ili poslatih na upoređivanje drugim državama članicama i kako bi zajamčile da su te mjere u skladu s međunarodnim normama kao što je ISO 17025.</p> <p>5. Države članice koriste kodove za države članice u skladu s normom ISO 3166-1 alpha-2.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 8</b></p> <p>Poslije stava 1 dodaju se tri nova stava koji glase:  Rezultati DNK analize treba da sadrže i analiziran set DNK markera, u skladu sa važećim evropskim standardima.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p><b>Čl. 8-11</b></p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p style="text-align: center;">Materija nije predmet regulisanja ovog zakona</p>	
<p><b>Čl. 12-18</b></p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 19.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nezavisna tijela za zaštitu podataka</b></p> <p>Države članice, u skladu s članom 18. stavu 2. ove Odluke obavještavaju Generalni sekretarijat Savjeta o nezavisnim tijelima za zaštitu podataka ili sudskim tijelima iz člana 30. stava 5. Odluke 2008/615/PUP.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprimjenjivo</p>		

<p><b>Član 20.</b>  <b>Priprema odluka iz članka 25. stavka 2. Odluke 2008/615/PUP</b></p> <p>1. Savjet odluku iz člana 25. stava 2. Odluke 2008/615/PUP donosi na osnovu izvještaja o procjeni koji se temelji na upitniku.</p> <p>2. U vezi s automatskom razmjenom podataka u skladu s poglavljem 2. Odluke 2008/615/PUP, izvještaj o ocjeni se takođe zasniva na ocjenjivačkoj posjeti i testu koji se odvija kada predmetna država članica Generalni sekretarijat pošalje obavještenje u skladu s prvom rečenicom člana 36. stava 2. Odluke 2008/615/PUP.</p> <p>3. Daljnje pojedinosti o tom postupku navedene su u poglavlju 4. Priloga ove Odluke.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 21.</b>  <b>Ocjena razmjene podataka</b></p> <p>1. Redovno se obavlja ocjena administrativne, tehničke i finansijske primjene razmjene podataka u skladu s poglavljem 2. Odluke 2008/615/PUP, a posebno korišćenja mehanizma iz člana 15. stava 5. Ocjena se odnosi na one države članice koje u trenutku ocjenjivanja već primjenjuju Odluku 2008/615/PUP i obavlja se za one kategorije podataka koje su predmetne države članice već počele razmjenjivati. Ocjena se zasniva na izvještajima predmetnih država članica.</p> <p>2. Daljnje pojedinosti o tom postupku navedene su u poglavlju 4. Priloga ovoj Odluci.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		
<p><b>Čl. 22-24</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

**ODREDBE ZAKONA O DNK REGISTRU (Službeni list Crne Gore, broj 39/11)  
KOJE SE MIJENJAJU**

---

**Predmet zakona**

**Član 1**

Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje i sadržina registra rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline izvršene za potrebe krivičnog postupka i utvrđivanja identiteta nestalih lica (u daljem tekstu: DNK registar), obrada podataka i druga pitanja od značaja za vođenje DNK registra, kao i način prikupljanja i uzimanja uzoraka biološkog materijala za potrebe DNK analize.

**Obrada podataka**

**Član 2**

Obrada podataka u DNK registru obuhvata radnje kojima se automatski ili na drugi način podaci evidentiraju, snimaju, organizuju, čuvaju, mijenjaju, koriste, vrši uvid, brišu, uništavaju, kao i druge radnje koje se vrše na podacima.

Čuvanje, upoređivanje i brisanje podataka koji su dostavljeni od strane nadležnih organa u okviru međunarodne saradnje vrši se u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Ako međunarodni ugovor ne postoji ili određena pitanja nijesu regulisana međunarodnim ugovorom, čuvanje, upoređivanje i brisanje podataka vrši se u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da postoji uzajamnost.

**Značenje izraza**

**Član 5**

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) **DNK analiza** označava skup primijenjenih biohemijskih i molekularno genetičkih metoda za izdvajanje molekula DNK iz biološkog traga koji može poslužiti kao DNK uzorak, umnožavanje fragmenata određenih genskih lokusa iz izdvojenih molekula DNK, elektroforetsko razdvajanje umnoženih DNK fragmenata, detekciju razdvojenih fragmenata i sekvenci, utvrđivanje prisutnih varijanti alela na DNK fragmentu ili redosljeda baza u određenoj DNK sekvenci analiziranog biološkog traga;

2) **genski lokus** je tačno određeni dio molekula DNK;

3) **genski alel** je varijanta genskog lokusa;

4) **biološki trag** je svaki biološki materijal koji se može dovesti u vezu sa krivičnim djelom, na kojem se može izvršiti DNK analiza;

5) **nesporni biološki materijal** je materijal za koji se zna od koga potiče, koji služi za upoređivanje sa spornim biološkim materijalom pronađenim prilikom vršenja uviđaja, obdukcije ili tjelesnog pregleda;

6) **sporni biološki materijal** je materijal za koji se ne zna od koga potiče, koji služi za upoređivanje sa biološkim materijalom pronađenim prilikom vršenja uviđaja, obdukcije ili tjelesnog pregleda;

7) **uzorak za DNK analizu** je uzorak biološkog materijala (pljuvačka, krv, dlake, tkiva i tjelesne tečnosti);

8) **DNK profil** je uređeni niz numeričkih oznaka genskih alela prisutnih na analiziranim genskim

lokusima, koji predstavlja identifikacionu karakteristiku lica čiji je DNK uzorak predmet DNK analize.

### **Zbirka DNK profila**

#### **Član 7**

Zbirka DNK profila sadrži:

- 1) DNK profile lica osumnjičenih, okrivljenih ili optuženih da su učinili krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od četiri godine i teža kazna ili kazna zatvora od četrdeset godina;
- 2) DNK profile lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi;
- 3) DNK profile dobijene analizom spornih bioloških materijala;
- 4) DNK profile koji su dostavljeni od strane nadležnih organa u okviru međunarodne saradnje;
- 5) DNK profile neidentifikovanih lica i njihovih srodnika;
- 6) DNK profile srodnika nestalih lica;
- 7) redni broj pod kojim je izvršen upis u zbirku podataka.

### **Zbirka identifikacionih podataka**

#### **Član 8**

Zbirka identifikacionih podataka sadrži:

- 1) ime, prezime i jedinstveni matični broj lica čiji DNK profil je unešen u DNK registar;
- 2) naziv i sjedište laboratorije u kojoj je izvršena DNK analiza, broj laboratorijskog protokola, odnosno drugu oznaku na osnovu koje se može utvrditi vrsta i mjesto fiksiranja biološkog materijala čijom analizom je utvrđen DNK profil;
- 3) svojstvo lica u krivičnom postupku i broj krivičnog predmeta, odnosno svojstvo drugog lica;
- 4) naziv i sjedište organa koji je naložio DNK analizu.

### **Zbirka nespornog biološkog materijala**

#### **Član 9**

Zbirka nespornog biološkog materijala sadrži uzorke za DNK analizu uzete od lica iz člana 7 ovog zakona i drugih lica čiji je biološki materijal pronađen na mjestu izvršenja krivičnog djela ili se može dovesti u vezu sa krivičnim djelom.

### **Uspostavljanje DNK registra**

#### **Član 10**

DNK registar se uspostavlja na osnovu DNK analiza izvršenih za potrebe krivičnog postupka i utvrđivanja identiteta nestalih lica.

### **Dostavljanje rezultata DNK analize**

#### **Član 11**

Rezultate DNK analize izvršene za potrebe krivičnog postupka nadležnom organu dostavlja laboratorija koja je izvršila DNK analizu (u daljem tekstu: DNK laboratorija), u roku od tri dana od dana izvršene analize.

Bliži način dostavljanja rezultata DNK analize iz stava 1 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

## **Vođenje DNK registra**

### **Član 12**

DNK registar uspostavlja, vodi i njime upravlja organ državne uprave nadležan za poslove policije (u daljem tekstu: nadležni organ).

## **Lica ovlašćena za obradu podataka**

### **Član 13**

Obradu podataka u DNK registru vrše zaposleni u nadležnom organu koji su kvalifikovani i obučeni za poslove obrade podataka i koje za to ovlasti starješina tog organa (u daljem tekstu: ovlašćena lica).

## **Upoređivanje DNK profila**

### **Član 15**

Državni tužilac, sud ili starješina nadležnog organa može zatražiti pretraživanje DNK registra radi upoređivanja DNK profila dobijenog DNK analizom sa DNK profilom koji se već nalazi u DNK registru.

U slučaju iz stava 1 ovog člana ovlašćena lica, u roku od tri dana, dostavljeni DNK profil unose i upoređuju sa DNK profilima koji se nalaze u DNK registru.

Nakon izvršenog upoređivanja ovlašćena lica organima iz stava 1 ovog člana dostavljaju pisani izvještaj o rezultatu upoređivanja.

DNK profili srodnika neidentifikovanog ili nestalog lica se ne mogu upoređivati sa DNK profilima koji se nalaze u DNK registru.

## **Opšta odredba o brisanju DNK profila**

### **Član 17**

DNK profili iz DNK registra brišu se po odluci suda i Ministarstva, po službenoj dužnosti, kao i na zahtjev srodnika nestalog ili neidentifikovanog lica.

## **Brisanje DNK profila**

### **Član 18**

Sud će donijeti odluku o brisanju DNK profila iz DNK registra ako se u toku krivičnog postupka utvrdi da DNK profili ne pripadaju licima iz člana 7 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona, osim srodnicima nestalog ili neidentifikovanog lica.

Ministarstvo će donijeti odluku o brisanju DNK profila iz DNK registra ako se utvrdi da su DNK profili pogrešno unijeti i kada istekne rok za čuvanje DNK profila, koji je određen ovim zakonom.

Odluku o brisanju DNK profila sud, odnosno Ministarstvo donosi u roku od 60 dana od dana utvrđivanja činjenica iz st. 1 i 2 ovog člana.

## **Brisanje DNK profila po službenoj dužnosti**

### **Član 19**

Brisanje DNK profila iz DNK registra vrši nadležni organ po službenoj dužnosti na osnovu odluke kojom se obustavlja postupak, odnosno odbija optužba zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja ili ukoliko DNK profil pripada:

1) nestalom licu kada lice bude pronađeno ili protekom 25 godina od dana unošenja podataka za nestalo lice;

2) neidentifikovanom licu kada se utvrdi njegov identitet.